


(Oznak prijemnog štambilja)

Int. dost. knjiga br.



PREDMET: MATERIJALI ZA PROSLIKE IZ POGONSKOG
UZETAKA ŠKOLJENJE KONFEKTORIJE
N. G. Ž. (adresa: 25-3-12639 u Mostaru
Bos. i. l. B. C. S.)

Arhiv Bo	A. G. S. - 6. 1945.
	B. Luka
ABK	

Bratice i drugovi,

ove godine kad slavimo 40. godine naših slavnih bitaka na Kerevci i Antjenci, istorijskih odluka sa zasjedanja AVNOJ-a i ZAVNOJ-a, kad se nižu jubileji jedan za drugim o istorijskim dogadjajima te ratne 1943. godine širom naše zemlje i mi smo se danas ovdje sastali da proslavimo još jedan jubilej, da proslavimo 40. godina od održavanja Prve okružne konferencije antifašističkog fronta Žena u Kozaru.

Septembarskih dana, 1943. godine sa svih strana Kozare, dočekile su žene delegati na svoj sastanak u selo Kedjuvalje zaselac Brnovci u Čsnovnoj školi da prisustvuju prvoj okružnoj konferenciji žena Kozare. Došla su 84 delegata sa svih strana Kozare, kao i mnogi gosti da prisustvuju ovom sastanku.

Na poziv KPJ i žene su krenule u borbu. U godinama neposredno pred drugi svjetski rat, pod uticajem partije koja se organizacione učvrstila pod vodstvom druge čitave vlast je ojačao rad među ženama. U danima kada cijelokupnom životu prijeti avet rata i kad se granicama Jugoslavije sveljavito približavaju hitlerovski osvajači, akcija za porodicu Španiji, za pravo glasa žena, za mir, dobijaju široku podršku naših žena kako grada tako i sela. 1938. godine izbili su protesni mitinzi, na kojima su žene tražile pravo glasa. Da su naše žene počle putev svenarodne borbe, govore nam razne demonstracije koje su izbijale 1939. godine u borbi protiv skupode, protiv fašiziranja naše zemlje, kuda su je surale reakcionarna vlada i buržopazija.

Rat protiv fašizma pokazao je koliko su snage, napora, vođstvovanja i herojstva pokazale žene u borbi protiv varvara i porobljivača. Za ostvarenje srećnije budućnosti novih pokolenja.

U redovima narodnooslobodilačke vojske bilo je sto hiljada žena boraca, bolničarki, komandira i komesarica. U borbama je poginulo oko 25 hiljada žena, dok ih je 40 hiljada bilo ranjeno. Preko 282 hiljade žena od kojih mnoge sa malom djecom, bile su tokom rata podvrgnute masovnom uništavanju u okupatorskim logorima i zatvorima. U pozadinskom radu učestvovalo je preko 2 miliona žena. Po završetku rata među ženama je bilo oko 1 hiljade potpunih invalida. Među narodnim herojima Jugoslavije svijetla imena su 67 žena, a "Partizansku sposenicu"ima preko 1900 žena.

Drug Tito je još u Bosanskom Petrovcu na Prvoj konferenciji Žena Jugoslavije, početkom decembra 1942. godine rekao:

"Kćeri naših naroda stale su u prve redove narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Naša pozadina je više nego išta drugo, dokaz koliko su one svjesne ovog historijskog momenta, kad se odlučuje sudbina čitavog čovječanstva, kad se odlučuje sudbina žena. I baš zato, ove današnje Skupština ima ogroman historijski značaj. Naše žene, naše kćeri, mogu učešće učestvuju s puškom u ruci u narodnooslobodilačkoj borbi. Ja se ponosim što stojim na šelu Armije u kojoj imam opisan broj žena. Ja mogu kazati da su žene u ovoj borbi po svom heroizmu, po svojoj izdržljivosti bile i jesu na prvom mjestu i u svim redovima i našim narodima Jugoslavije žene čest sto imaju takve kćeri".

Kad se govori o tom junačkom vremenu treba da očeve uspomene u svakoj našoj ženi, u svakom našem čovjeku na dane pune slave i ponosa, pune prkosa i samoprijegeza, kroz koje smo prošli i da se na primjerima hiljada znanih i neznanih junaka i junakinja sa Kozare, Grmeča, Drvara, Papuka, Vatora, Butjeske, Kadinjače, retrove gore, Pohorja, Zelengore i cijele naše zemlje vaspitavamo i još jedinstvenije i čvršće ideju Titovim putem, našim putem, za ostvarenje tega puta, tih ideja.

Sloboda je skupo plaćena. Ponosni su naši svi budući na izuzetan doprinos narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji. Milion i sedamsto hiljada naših sinova i kćeri, naše djece, majki i očeva, stanovnika naše rodne grude nije se vratilo svojim rodnim kućama. Cordi su borci zbog svojih junačkih ratnih podviga, posmosne su majke na svoje hrabre sinove i kćeri, a djeca na svoje hrabre očeve i majke. Nisu se vratili sva velika bojišta i okružaja narodnooslobodilačke vojske širom zemlje, nisu se vratili iz fašističkih logora smrti koji su bili rasijani od toplih južnih krajeva naše zemlje pa do hladnih fjordova Norveške, nisu se vratili sa masovnih gubilišta širom zemlje: Jasenovac, Slobodština, Cicak, Zemun, Falančići i mnogih drugih širokih zemalja.

U velike ofanzive na Kozari bilo je u svim našim partizanskim jedinicama žena koje su sa puškom u ruci krenule u zajedničku borbu sa svojom braćom, očevima i sinovima. Preko 45 hiljada vojnika svih mogućih fašista od Nijemaca, Ustaša, Četnika i drugih sa najmodernijim naoružanjem sručilo se na Kozaru na drugi KNOPO "Vladičen Stojanović" i preko 80 hiljada našeg stanovništva koje se našlo u Kozari u zbjegu, a najviše među njima žene, djece i stareca, jer sve sposobno za pušku prihvatiло se oružja. U tim danima naredba generala itala je bila: "sve iznad 14 godina pobiti" a Hitlerova naredba glasi: "sve popaliti i sa zemljom straviti". Oko 50 stravičnih dana i noći Partizani i narod Kozare djelili su zajedničku gorku sudbinu, ali niko nije pomšljao na predaju. Pohješnjeli fašisti su svoju nadmoć kroz mnoge bestijalne metode primjenjivali nad golorukim narodom, da bi ostvarili svoje krvočne i neljudske ciljeve. Kozara je krvarila, gorila i stradavala ali se nije predavala.

Drug Tito je govoreću Milića Gaju 1951. godine rekao: "Kozara je među svim našim krajevima na prvom mjestu po broju žrtava koje je dala za oslobodjenje naše zemlje, a i po svom bogatom prilogu opštima naporima svih naroda koji su se borili protiv fašizma". Ove riječi druge Tite izrečene prije 32. godine a ponavljaju se mnogo puta, daju pravu ocjenu tragedije i heroizma Kozare i njenih naroda. Saro sa područja Kozare bilo je više od 17 hiljada boraca. Na Kozari nije bilo četnika. 4 preko 10 hiljada boraca položilo je svoje živote u borbenu širok naše zemlje, od kojih je 41 dobio zvanje Narodnog heroja, a 42 orden je zajednički kojeg je dobio Drugi kozarski odred i narod Kozare ukazom druge Tita 1972. godine.

U logore je odvedeno oko 80 hiljada ljudi, žena i djece. Po selima, proplancima, stratištima i logorima ubijeno je preko 50 hiljada sa Kozare od čega oko 11 hiljada djece. I dok je neprijatelj na sve strane poručivo da je Kozara uništena i da u njoj nema Partizana, osnovana je leta kozarska brigada, tiju su smotru izvršili Boša i Boško, a Skender je recitovao prvi put iz rukopisa svoju "Stojanku majku knežopoljsku".

Uporedio sa vojnim pobnjedama i organizacijama niču i novi narodnooslobodilački odbori, SNOJ, USAOJ, odbori u...-a, obnavlja se i učvršćuje život na srezovima Frijedor, Novi i Gradiška, dok je na srežu Bosanska Dubica sa koga je u logore odvedeno najviše stanovništva rad otpočeo nešto kasnije.

Care opština Bosanska Dubica izgubila je preko 18 500 svojih řitelja, izgubila je 54,2 posto svoga stanovništva, pa ni u gradu u nadujem povisu nije dostigla predratni nivo stanovništva, jer nedostaje još 2000 stanovnika da se to dostigne. Opština je dala 1702 prvoborce, preko 6200 boraca i 14 narodnih heroja. 443 ostala su potpuno pusta ognjišta ~~gdje~~ niko nije ostao ni po muškoj ni po ženskoj liniji da nastavi lozu. Ostalo je 6955 restne siročadi bez i jednog ili ~~me~~ roditelja. U poratnim modinama nismo imali dјaka prvaka, nismo imali vojnika da pošaljemo u vođsku.

I pored svih patnji i stradanja narodi i vojska na Kozari ostali su zajedno u borbi za opstanak u borbi za slobodu. Ovo jedinstvo istakao je i drug Vladimir Bakarić kad je govorio u Kiliću u travnju 1967. godine: "to je bio neizmjerno težak odnos snaga. Na prvi pogled nije bilo nikakvog izleda na pobjedu, pa je u takvim odnosima svako morao očekivati vaču kapitulaciju. Međutim, kapitulacija nije bilo. Vi ste izdržali sav taj pritisak, svu tu borbu i ne predajući se pobjedili. Vi ste ti koji ste ~~uzak~~ ostavili najsvjetlijí trag u našoj historiji. Vi ste oni na osnovu čijeg je iskustva u naš novi Ustav učela jedna nova odredba koja kaže da u Jugoslaviji niko nema pravo da potpiše kapitulaciju".

Rađe kćeri i sinovi koji su bili raseljeni širom zemlje nisu zaboravili svoju pripadnost Partiji, partizanima i Kozari. Uključivali su se u partizanske jedinice na gdje se nalazili od ravne Slavonije do rudnika Bora, od Triglava do Bjelovar. Bili su to i Milinko, i Dara, Kosa i Zijad, Dušanka i Mirko, Radosava, Pavle, Milja, Rosa i mnogi, mnogi drugi.

Borba, Ravnatelj

Poslije prve konferencije AFM-a u Bosanskom Petrovcu otvorenje rad na reorganizaciji AFM-a na Šitavoj Kozari. Mnoge druge riječi poslijе održanih sastanaka i emitirani direktivi vraćaju se iz svojih jedinica na rad u pozadinu, da bi sa onim koje su prečivjelo i vraćaju se na svoja ogњišta iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske, nastavili i još pojačali rad da se ratne težkoće što bolnije podnose i prebrode.

U 1943. godini bili su obnovljeni ili ponovo izabrani svi odbori uč-a od seoskih, opštinskih i sreskih na srezovima Bosanska Bubica, Bosanska Gradiška, Trnjevor i Bosanski Novi koji su tada pripadali ratnom kozarskom okrugu. Da bi se 26. i 27. septembra održala prva okružna konferencija AČ-a na Kozaru čiji su delegati bili izabrani na sreskim komitetima uč-a.

Mi se danas prijeđamo tih drugarica, a mnogo ih je i došlo danas ovjedno koje su bile kao delegati i kako su iznosili postignute rezultate u svome radu, u svome kraju i oruže žena da neće posustati, nego još čvršće stati u borbenе redove i izvještavati sve zadatke kakako bi što više doprinijele pobjedi i sačuvale bar ono djece što im je ostalo.

julijanovo
Niču brigade, bataljoni i čete na Kozari, sve što dora-
sta do ruške prihvata je pa i oni najmladji, jer niču i nevi
odredi partizanski, rasplensava se i učvršćuje narodnooslobodi-
laški pokret.

Sjćajući se tih dana moramo još bar nekoli o vrijednosti
reći kako su žene radile i obavljale poslove za koje se nukad
nije moglo ni pomisliti da to rade žene:

Ro 6 Žena se uprezalo u plug i oralo zemlju, jer za vojsku i djecu moralo je biti hlijeba.

Svaka sunčana strana je marljivim rukama Ženske omiljene i ženske metikom i krompovima zakopavana i obradjivana, ali sa torbe žite išle u partizanske magazine.

Pete žene kosaca kosile su liveđe i snabdjevale sa stočnom kranom i pozadinu i partizansku komoru u svim jedinicama gdje je to trebalo.

ABK

Kako su se takmičile žene i omladinke i po neki pionir, jer sve sposobno za nošenje puške bilo je u partizanima, ko će više biti ponijeti na ledjima, pa preko Sane za operativni i Vrhovni štab JU-a. Kad su čete kretale ispred ove škole u Nedjuvođu, gdje je održana i Drva okružna konferencija AP-a za Kozaru razvijajućim razvije su se crvene zastave, pjesma je otpočela, parole i vriska, ali je ostao krvav trag jer su bile bose ili u priglavcima, a zemlja smrznuta i čačak parno je promrzle noge.

Žene su danas u našoj zemlji ljekari, inženjeri, umjetnici, kvalifikovani radnici, delegati, nastavnici, naučni radnici, ambasadori, itd. One rade na svim sektorima našeg društvenog i javnog života, zato je nama i danas organizovanje žena u sklopu socijalističkih snaga ne samo potreba, nego neminovnost za naprednije društveno uredjenje, za učvršćivanje socijalističkih moralnih normi u svim oblastima života.

Još uvijek malo se zna i piše o tome vremenu kad su žene bile i odbornice narodne vlasti, i seoske straže, i kniriri i obavještajci, i ilegalci, i svakodnevno zajedno sa onim ženama koje su bile u vojnim jedinicama, bile podjednako izložene svim streljanjima, ali rad se je nastavljao.

Obješena je Lepa Radić, narodni heroj, Mira Cikote, hrabri sekretar mjesnog komjeta partije Prijedor, Bahra Ierić, Željka Bejtović, Andjelka i Slavica Crnčić, Murisa Jabić, Ljka Mataruga i Naida Perić, omladinke iz Bosanske Dubice.

Od neprijateljskih kuršuma ubijena je i Nela Slovenka sa malem Brankicom, i Zdravka, i Djuja, i Marta, Vuka, Refka, Andja, Habiba, Radosava, Zefka, Dušanka, Čoja, Zora, Mara, Cvijeta, Ađa, Štefica, Fina, Sonja, Vidojka, Dragojla, Staka, Danica, a ovih imena moglo bi se redjati u nedogled jer su ih položile naše sestre, majke, bake za odbranu svoje zemlje, za odbranu svoje lasti i slobode.

U vještini Bosanska Dubica 1970. godine povodom dana oslobodjenja Bosanske Dubice održan je sastanak svih četvrti odbornika da su one koji ne. Na taj sastanak došlo je njih 628, da svećenici i domobrane i dogovore se što će dalje rađati. Na tom sastanku bilo su i delegacije iz susjednih komuna. O predjednjem putu borbi žena i zadržima u slobodu govorila je drugarica Živana Jovančević. Nedjutir, ovaj naš danasni sastanak posvećen je unapređenju i rešenju svim ženskim temama ukratko, okrugla, kao i postavljanje zakonska sadašnjim sekcijama žena, kako, što bolje raditi i uključivati se u svakodnevne tečove života i rada.

Da i danes, da gorućimo sa ovoga mjestu svima na koje nerano bili, da su naše granice nerikkosavene, da je naša zemlja stvo naša, da smo svoji na svome, i da nismo nemojemo dovoljiti da nam prenjere granice, da nam razvija naše krvljnu stičenu bratstvu i jedinstvo svih naših naroda i narodnosti, jer učka nra uvijek učajeđa kako je sloboda skupo plaćena i pošta nosi učajeđa da život nema bez slobode, a sloboda nema bez sreće, da tu slobodu živimo svake i na svom mjestu i kao što smo se zaklali drugu žitu i Komunističkoj partiji da nećemo skrenuti sa njegovog puta, da to, tu zakletvu ponovimo i ovom prijatelju drugu žitu i šrtvara koje su pao žirca našeg naroda, jer smo tako odnosićemo svoj dug onima koji su svoje živote učibali u našoj slobodi, u naše bratstvo i jedinstvo da takođe razvijamo svu našu lijepe, slobodnu, nevrstenu, obnativu ženu boravštu i glasimo u još bolje sutra.

Trebala da bude još više saradnje, razumijevanja i da svaki izvršava svoj zadatak, ja i u ove naše danasnice ekonomski se kore biće savladano i pobjedjeno, jer smo i da su u svim tečkim momenatima dokazali da znamo, molimo i želimo, a to je učešće, da branimo u krvi stečenou da gradimo još bolje sutru, sa našim narode i narodnostima, sa našim novim konzervacijama, sa našu mladost koja se rađa, stara i razvija u slobodnoj i slobodnoj životu.

Slobodna život u našoj slobodnoj, obnativoj životu, ravnoteži i rezervacijom žitovoj Jugoslaviji.

Štampano u slobodnoj i slobodnoj životu u našoj Jugoslaviji
1970. u Dubici i žitovoj životu u našoj Jugoslaviji

MALRAŠIĆ-TOPČIĆ DESA, Preće Pavlića br.16 BANJA LUKA

Na prvoj okružnoj konferenciji AFŽ-a održanoj u Međuvodju 26.9.1943 god. sa područja tadašnjeg sreza Bos. Gradiška učestvovalo je više od 20 drugarica aktivistkinja organizacije i rukovođstva AFŽ-a: sjećam se ovih: Pavić Danice, prva predsjednica sredskog odbora AFŽ-a, Radonjić Smilja, Dojčinović Brana, Topić Desa, Lukić Vuka, Želemba Zefka, Protić Dosta, Babić Mara, Lajić Dušanka, Ivanović Zora, Panić Gospova, Babić Joke, Sitnica Milja, Farković Zora, Adžić Draginja, Vujić Stajka, Beuk Gospova, Kutlača Mara, Bavrljić Zora, Kukrić Milka i još neke.

Često sam se sjećala ove konferencije koja je po mom mišljenju imala veliki značaj za buduću organizaciju AFŽ-ą, kako na slobodnoj teritoriji tako i na neoslobodenoj. Prisjećajem se drugarica koje su prelazile po zadatku, po 50 - 60 i više kilometara da bi stigle na ovu važnu konferenciju. Neke su morale proći i kroz neprijateljska uporišta. Često puta se sjetim, koliku pažnju je KPJ na Potkozarju poklanjao organizaciji AFŽ-a. Žene komunisti su bili pravi borci i vojnici partije. Po cijenu života bile su spremne na svaki zadatak. Ginule su u pozadini kao i one na frontovima.

Januara mjeseca 1944 godine iz sela Grbavaca u jednom danu na zadatku, poginulo je 13 djevojaka, članova SKOJ-a i KPJ. Imena poginulih drugarica nalaze se na spomeniku koji im je u znak poštovanja podignut u selu Grbavcima.

Dosta Protić od Laktaša, kao komunista, poginula je na likvidaciji bande, poslije oslobođenja, u okolini B. Luke, kao i mnoge druge.

Teško je i nemoguće nabrojati zadatke i obaveze koje su žene kao odbornici R.O.O.-a izvršavale, a poznato je da su na Kozari bile žene i djevojke u organima narodne vlasti, dok muškaraca u mnogim selima, posebno Knežpolja, i drugih djelova Potkozarja nije ni bilo, sem po koji starec koji je uspio preživjeti Kozarsku ofanzivu.

Da napomenem samo jedan primjer, odnosno dogodaj. Koncem februara 1943 godine Peta krajiska kozarska brigada vratisla se iz Četvrte neprijateljske ofanzive sa Grmeča na Kozaru.

Brigada je u toku ofanzive imala veliki broj boraca ranjenih, promrzlih i oboljeli od tifusa. Prilikom prelaska preko rijeke Sane kroz neprijateljske uporišta žene i omladina dočekali su nas sa nosilima i zaprežnim kolima, prihvatajući ranjene i oboljele borce na samoj obali uz najveću tišinu, prenoseći ih ~~uzkuhajvajućim~~ u potkozarska sela, smjestili su ih u tople domove i ukazujući im svaku pomoć da bi se okrijepili.

Norem napomenuti da je u potkozarskim selima u to vrijeme bilo jako malo

hrane, jer nije sakupljena u jesen 1942 godine, jer su mnoga sela bila pusta. Narod je bio po logorima, ali ono što je bilo i ostalo i uspjelo se vratiti svojim kućama, sve je bilo spremno za front i pomoći Narodno oslobodilačkoj vojsci. Teški ranjenici i bolesnici nošeni su uz pratnju zdravih boraca da bi se smjestili u bolnice.

Jedna grupa smještena je u Grnjoselcima, Koturovima i Bukovici, Veliki broj pokretnih bolesnika upućen je u sela pod samom Kozarom na kućnu njegu i oporevak u sela Vojskova, Rakovicu, Međuvode, Jablanicu, Sjeverovce i u selo Grbavce.

Za svu brigu njegu i obezbeđenje vodili su organi Narodnooslobodilačkih odbora, organizacije AFŽ-a i omladine. U tom poslu svak je znao svo zadatak. Našla sam se u bolnici u selu Grnjoselcima sa ranjenicima. Bolnica je smještena u jednoj opustjeloj seoskoj kući. Ubrzo smo dobili hranu za ranjene, našlo se mlijeka, hleba, krompira, jabuka, donosio je narod i ono poslednje što ~~maximal~~ je imao.

Krompir smo pekli zaprećući u ognjište koje smo napravili, kako bi se koja partija pekla tako bi se dijelila. Ovo spominjem zbog toga što se sjećam borca naše brigade Šorda Kosića koji je prebolovao tifus sjeđeći u slami zamotan u neko čebe, ljaljajući se stalno govoreći "Drugo-rice dajte mi krompira." Nismo ga mogli ubijediti da moremo svakom podjednako podjeliti, svi smo ga u jedinici zvali "žaco". Preživjeo je ~~xx~~ rat, penzionisao se u činu majora JNA, živio je u B.Juci gdje je i umro.

Ranjeni borci, promrzli i oboljeli od tifusa brzo su se oporavili zahvaljujući velikoj brizi naroda potkozarskog kraja i ubrzo se svršavali u svoje čete bataljone pete brigade, nastavljajući dalje svoj borbeni put.

Tepić Željko Č. Č.

1988. 1988. 0.0.0.

Marić - Šoljan - Bakarić

Drugarice i drugovi,

Izložba "Epopeja Kozare", u organizaciji Nacionalnog parka "Kozara i SIZ-a za njegovanje tradicija NOB-a i zaštitu prirode na Kozari, sastavni je dio programa obilježavanja 40-godišnjice Prve okružne konferencije AFŽ za Kozaru, formiranja brojnih partizanskih jedinica na Kozari u ratnoj 1943. godini, te sredskih komiteta KPJ, SKOJ-a, sredskih narodnooslobodilačkih odbora i okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Kozaru.

Izložba je još jedno svjedočanstvo, predstavljeno ratnom fotografijom, dokumentom i pisanom rječju, o tome šta se na ovoj krajiskoj, pitomoj i legendarnoj planini zbivalo u NOB-, svjedočanstvo o podvizima i junaštvu, o neraskidivom jedinstvu boraca i naroda, o bratstvu i zajedništvu kovanom u ognju i krvi, o žrtvama i masovnom stradanju naroda, o nezapamćenim zločinima okupatora i domaćih izdajnika, i o tome kako se na ovom području u ognju revolucije radjala nova socijalistička, bratska zajednica - Jugoslavija. Ova postavka pred nama u velikom dijelu govori kako su žene - majke, djevojke borile se, ginule, na zgarištima poslije kozarske ofanzive 1942. godine prikupljale preživjelu djecu, razbacane kolijevke, na ognjištu razgarale vatu da se ne ugasi, blatom lijepile šeper, komušom i slamom pokrivale krov nad glavom, zemlju obradjivale vojsku svoju hranile, djecu - nove momčine radjale, pjevale i pjesmom smrti prkosile.

Izložba je nastala kao rezultat zajedničkog rada i doprinosu njegovanju tradicija NOB-a i socijalističke revolucije Opštinskog odbora SUBNOR-a Stari grad Beograd i Centar Zagreb, biblioteke "Djurđe Jovanović" i Nacionalnog parka "Kozara".

Prva njena postavka, pod nazivom "Kozara - Zagrebu - Zagreb - Kozari", otvorena je u Domu prosvjetnih radnika u Zagrebu krajem 1981. godine. Na otvaranju je govorila drugarica Marija Šoljan - Bakarić. Zatim je izložba prenesena u Dom JNA u Beogradu, a poslije u Pančevo.

Na inicijativu SIZ-a za njegovanje tradicija NOB- i zaštitu prirode na Kozari izložbu je otkupio Nacionalni park

"Kozara" u želji da se ista priredi u svim potkozarskim mjestima, a po tome trajno zadrži na Kozari. Na području Kozare izložba je najprije postavljena u Banjaluci, a zatim je obišla Prijedor, Bosansku Dubicu, Knežicu, Bosanski Novi i Kostajnicu. Izložbu je do sada vidjelo preko 70 hiljada posjetilaca na ovom području, najviše mladih.

Priredjivači su željeli da ovom izložbom našoj javnosti predstave Kozaru i doprinos njenih naroda i narodnosti našoj NOB i socijalističkoj revoluciji. Uspjeli su, nema sumnje, da nam predoče samo dio tog herojskog doba i žrtve koje je ovaj narod podnio u tom vremenu, te da posjetiocu kažu:

Kozara - to je uoči rata 190 hiljada stanovnika u 300 sela i varošica ispod pitome planine, omedjene rijekama Sanom, Unom, Savom i Vrbasom. Narod, što je na poziv KPJ i Tita listom krenuo na ustanak 1941. godine za Mladenom i Šošom, Boškom i Osmanom, Ivicom i Žarkom, Eaadom i Brankom u nerazrušivo jedinstvo Srba, Muslimana i Hrvata - ljudi koji vjekovima žive na ovom tlu.

Kozara - to je ona dramatična bitka sa deset puta jačim neprijatelje, što je u ljetu 1942. godine, kada je 9 miliona fašističkih vojnika gazilo Evropu, ušla u našu ratnu istoriju.

Kozara - to je Heroj Odred "Mladen Stojanović" i 21 hiljada kozarskih partizanskih boraca svrstanih u 20 krajiških brigada, od kojih se 10 hiljada nije vratilo sa ratišta.

Kozara - to su zgarišta 22 hiljade kuća i pusto Knežpolje, to je 40 hiljada žrtava fašističkog terora, očeva i majki, braće i sestara, medju kojima 9 hiljada žena i 11 hiljada djece od kolijevke pa do 14 godina.

Kozara - to je onaj kutak naše zemlje u kome su majke neposredno iza rata željele čuti plač djeteta, škole su bile prazne a rijetko su se sretali svatovi i regruti.

Kozara - kolijevka bratstva i jedinstva nesebično je podarila slobodi, našem zajedništvu i socijalizmu, sve što je imala i svojom herojskom borbom, pokazanim jedinstvom naroda i partizanskih boraca inspirisala onu odredbu Ustava u kojoj se kaže da niko u ime naroda SFRJ nema prava da potpiše kapitulaciju.


Na izložbi je veliki dio prostora posvećen stradanju djece na Kozari i u ustaškim logorima smrti. To je, uz brojna druga dokumenta, sjećanja preživjelih i knjiga Dragoja Lukčića "Ranjeno djetinjstvo", "Kozarsko djetinjstvo", "Rat i djeca Kozare", Kozaračka djeca "doktora Nikole Nikolića", Vučići sa Kozare", Tone Svetine, "Djetinjstvo moje ukradejno" Jovana Kesara i dr., potresno svjedočanstvo o tome kako je rat i fašizam jednoj generaciji malih Kozarčana ukrao djetinjstvo i oduzimao pravo na život. Taj dio izložbe najočigledniji je i najpotresniji primjer šta su na djelu povampirene nemani ideologije što se nazivaju: fašizam, šovinizam, racizam, nacionalizam, kleronacionalizam i klerofašizma. One predstavljaju negaciju slobode i bratstva, glijotinu demokratije ljudskog razuma.

Želja nam je, drugarice i drugovi, da ovu izložbu, po red vas učesnica Prve okružne konferencije AFŽ-a za Kozaru i naših gostiju, vide ovdje u srcu Knežpolja svi mještani, prvenstveno mladi učenici Osnovne škole "Kluz - Čajavec". Da se u svijetu mlađih još više proširi i učvrsti saznanje o tome kako je herojskim podvizima i žrtvom jedna generacija Kozarčana ugradila sebe u temelje slobode bratstva i jedinstva i našeg zajedništva.

Drugarice i drugovi, u izložbi je zapisana uspomena na strahote rata, ali i opomena generacijama što dolaze da čuvaju u krvi stečeno, da vatru, što spava, vječito bude samo u znaku sunca i slobode i da nikad ne dopuste da je neko budi u znaku NOŽA.

Proglašavam izložbu otvorenom i zahvaljujem se na posjeti i pažnji.

Medjuvodje, 29.09.1983. godine.



Safija Rekčepović


Družarice i drugovi,

Ovdje, na ovom mjestu, gdje je nekad bila stara škola, one siječnje iste 1943. godine održana je Prva okružna konferencija žena za Kozaru i izabran Okružni odbor.

Bastadost se danas, poslije 40 godina da obilježimo ovaj značajan dogadjaj. Nažalost mnoge učesnice, delegatkinje, nisu više među živima. Neka im je vječna slava i hvala.

Poslije zloglasne neprijateljske ofensive na Kozari, dok su se vodile gorčene bitke na Neretvi i sutjesci kao i u ostalim krajevima naše zemlje, kada su kola fašističke, nerenti krenula nizbrdo, poslije pogibije na retištima i na zvјerski način ubijenih, spaljenih i vješanih na hiljade naših najmilijih, dok su Una, Sana i Sava tekle mutne i krvave aseći nevine žrtve, u neposrednoj blizini neprijateljskih bunkera, zloglasnih logora Jasenovac i Gradiške, sastalo su se neustrašive žene otkozača da u jedjuvodju - Urmovcima pišu istoriju, da se izorganiziraju, da odlučno i smjelo nastave put bratstva i jedinstva, da se zakamu da su na Titovim snažama revolucije, na liniji Devete komunista Jugoslavije.

Septembarsko sunce umilo je polja i brežulje ovog mjeseca junakog Potkozača. Stizale su na Konferenciju žene, delegati, iz Prijedora, Bosanskog Novog, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice da sumiraju postignute rezultate, da utvrde nove zadatke.



...

čkola je bila svečano ukršena i ako su je, djelimično, grunute razovile. Družarice su iz zemunica vadile čilime i peškire, pisale i stavljale parole i zastave, umile su učioniku svojom nezabičnom ljubavlju da bi nam bilo što udobnije. Zgrada je s vanjske strane bila okićena zelenilom, zastavama i parolama. Na dva prilaza stavljeni su slavoluci sa parolama dočeka deležatkinja. Cijela okolina izgledala je svečano.

Nije bilo lako pješaći noću u opuštnim opštinama ili pri ljevcima do odredišta. Ceste su bile prekorone, nevrijateljska uporika u blizini, ali se išlo, išlo i pjevalo:

"Sivjelo nam ovo žensko pravo
i drug Tito koji nam ga dao".

Put nam je osvjetljavala velika buktinja slobode.

U devet sati ujutro na dan 26. septembra 1943. godine otpočela je Konferencija, svečano, ozbiljno, i odgovorno. Izlaganje družarica i diskusije praćene su s najvećom pažnjom, a kad je održan kulturno-umjetnički program kazula je i po koja susa kad se čuo glas recitatora:

"O tebi pjevam Marijo, s Kamenice
djevojko, ratačice iz bataljona
što si pod Titovku svila vletenico
i srcem krenula protiv betona".

Do kasno u noć žene i omladina igrali su kole kozarešće, vještom urkosili neprijatelju i ulivali snagu i suncobouzdunje:

"Naša borba zahtijeva
kad se gine da se pjeva".

ABK

- 3 -

Do održavanja konferencije nije došlo spontano. Kada su se na zvaništa vratile i vraćale preživjele drugarice sa djeecom, život se postepeno obnavljao u desetkovanim selima. Nije se sjedjelo skrštenim rukom i plakalo. Društveno-politički rad je oživio. Muškerci su bili u našim slavnim partizanskim jedinicama i savteret težkih poslova u domaćinstvu na svoja pleća primile su žene. Trebalo je zasijati opustjela polja, kositi livade, sabirati ljetinu, hraniti borce, njegovati ranjenike, zbrinjavati solu i bozu dječu, prihvati ratnu siročad koja su ostala bez roditelja i biti aktivni u društveno-političkom životu, a u četiri nositi pušku, biti borac, liječiti ranjene drugove i sriciti prva slova – uliti.

U okupiranim gradovima radile su junečke žene ilerjalke ne žalći svoje živote, savjesno i odgovorno izvršavale su postavljene zadatke.

Poslije završenog kursa AK-a za aktivistkinje na Kozari, krevalo se na teren. U svim selima do ovog vremena postojali su inicijativni odbori AK-a od seoskih do Okružnog. U toku priprema za Okružnu konferenciju sprovedeni su izbori za seoske, opštinske i gradske odbore AK-a i izabrani delegati za okružnu konferenciju AK-a na Kozaru. Izvršeno su sve političke pripreme.

Bastojale smo se često, dogovarale se, informisale o stanju na partijskim, o političkoj situaciji, pravile planove za nadoru aktivnost.

Nije bilo ni jedne omladinske akcije, a da u njoj nisu učestvovali ženi, radile i pjevali:

"Kozara nam neće sabotirati
da kaljaju ime proletera.
Iruje Tito mi ti se kunešo
da su tvog uputene skrenemo".

Zene su bile partijski rukovodioce, predsjednice i članovi narodnooslobodilačkih odbora.

Rijetki su bili sastanci kad se morao babilježiti po koji opravdan izostanak, jer smo njegovale kritiku i samokritiku pa se polagalo računa o izvršenim i neizvršenim obavezama.

Tako su se postavljali temelji naše voljene domovine JRDJ, tako smo išli u Bihać, Jajce, Mrkonjić-grad da donesemo istorijske odluke o društveno-političkom uređenju naše zemlje. Zene su to i opjevale u pjesmi:

"Ni nećemo ni cara ni kralja

ni imamo Tita za maršala.

Ne republika šest naš federalnih

i u njima narod ravноправni".

I danas naši zadaci nisu nimalo laki. Potrebna je puna mobilnost svakog pojedinca u izvršavanju postavljenih zadataka, u vremenu ekonomske stabilizacije, u realizaciji i izvršavanju zadataka Saveza komunista Jugoslavije, u jačanju opštensarodne odbrane i društvene samozaštite za očuvanje težko-viđen naše revolucije.

Zakunimo se, ovdje, danas da nećemo nikada dozvoliti da se bilo ko poigrava sa našom slobodom, da ugrožava mir i sigurnost naše zemlje, da paručava brutalstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. U ime milion i sedamsto hiljada onih koji dadeće svoje živote za sreću i bolji život sviju nas, u ime sadašnjih i budućih pokolenja

Kao što je Stojanka majka knežopoljska žrtvovala Novari svoje sinove: Srdjana, Krdjana i Kladjana, tako su i dnešnje žene rotkozatja spremne žrtvovati sve što imaju za očuvanje krvlju stecene slobode, za sreću i bolji život naših naroda i narodnosti, za bratstvo i jedinstvo, za samoupravljanje, za ne svignu nesvršenu Socijalističku Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju.

"Nek svi znaju da je to rečeno
čuvačem u krvi stečeno.
Čuvačem tekovine draže
uzdano se u vlastite snage.
Bružem Tito mi ti se kunešo
da sa tvoja puta ne skrenesno".

Dozvolite mi da u ime društveno-političkih organisa-
cija naših opština otkrijem ovu spomen-ploču koja će ostati
kao živi svjedok sudašnjim i budućim generacijama na kojoj će
najezovati svjetle tradicije naše narodnooslobodilačke borbe
i socijalističke revolucije.

Bogdjuvedje, 25. septembra 1994. godine
Urzicevi -

U.S. GOVT. MUNICIPAL
TAX COLLECTOR'S OFFICE
1. JOHN W. COOPER, CHIEF
Treasurer, 1870-1871